

Beogradsko Novine

Br. 10.

BEograd, petak 12. januara 1917.

Izlaži:

dnevno u jutro, ponedjeljkom poslijepodne,

Prodaje se:

u Beogradu i u krajevima za-
posjednutim od carsko i krajev-
ske čete po cijeni od . . . 6 h
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji po
cijeni od . . . 8 h
izvan ovog područja . . . 12 h

Oglas po cijeniku. . . K3-

Pretplata:
za 1 mjesec u Beogradu i u
krajevima zaposjednutim
od carsko i krajevske čete K 150
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji K 240
izvan ovog područja . . . K3-

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 67.
Uprava i primanje preplate Topličin Venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38.

Godina III.

RATNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj austro-ugarskog
glavnog stožera.

Kb. Beč, 11. januara.

Istočno bojište:

Kod vojne grupe maršala pl. Mačkensena nema nikakvih promjena. — Na južnom krilu borbenih snaga, koje stoe pod zapovjedništvom general-pukovnika nadvojvode Josipa, traje i dalje borba u planinama. — U dolinama su Susite i Casinu naši napadi i dalje uznapredovali. Sjeverno su od druma Oitoz austro-ugarski i njemački bataljoni na južni zauzeli ruske položaje. Na mnogim se je tačkama užaludno naprezovali neprijatelj, da povrati izgubljeno zemljište. — Naš je dnevnji plijen iznio juče u tom prostoru 800 zarobljenika i 6 mašinskih pušaka. — Na Bistrici su Solotwinskog odbrile naše poljske straže ruska krstareća odjeljenja.

Talijansko i jugoistočno bojište:

Stanje je nepromijenjeno.

Zamjenik glavara generalnog stožera
pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj bugarskog glavnog stožera.

Kb. Sofija, 10. januara.

Mačedonsko bojište:

U nekim frontnim odsjecima pojedinačna topnička vatra. U dolini Serete i naše su izvidnice na mnogim mjestima prodrije u neprijateljske položaje i poslije uspješne akcije privele su zarobljenike i jednu mašinsku pušku. Kod Drama jedna neprijateljska je letilica primaorna da se spusti na zemlju. Zarobljena su ova letača, Srbi. Letilica je potpuno nepovrijedljena.

Rumunjsko bojište:

Ničega važnog.

Trepovljev pad.

Ruski je haos progutao svoju žrtvu: jedna nam je lakonska vijest saopštila o Trepovljevom umirovljenju. — Rusija liči danas na veliki politički sfinks, ne samo pred ostalim svijetom, nego jamačno i pred samom šobom; — nekoj zagonetci, čije joj rješenje zadaje dosta jada. Sve su njene stranke svoja gledišta odložile, često i potpuno preokrenule. Držalo se, da će međunarodni demokratizam i liberalizam, koji je ujvek svom snagom potkopavao ruski državni aparat iskoristiti sadanju priliku i nastojati, da rusku državu preustroji prema ugledu njemačkog i austro-ugarskog državnog života. U mjestu toga vidjelo se, da su se russki

liberali ujedinili u „kadjetskoj“ stranci sa Miljukovom na čelu, i da nad svojim narodom i svojom zemljom razvijaju takav teror, koji ne samo da ne ukida teror reakcije „pravila Rusa“, nego ga, iako je uperen protiv njega, još i natkriljuje. Danas je Rusija pozornica, na kojoj se takmiče dvije terorističke stranke, dok sam narod, na čijim se ledjima igra to političko kolo, u bezgraničnoj bijedi i ostavljen bez svakog pa i najmanjeg prava na suočavanje, mora da to ne-močan posmatra.

Pred zavjesom ovoga dvostrukog teatra mora da se shvati razlog Trepovljevog stavljanja u penziju i ako se još ne može da kaže, koji su direktni povodi njegovog pada, kao i kakve će posljedice i djejstva ono donijeti. Trepov je potomak jedne od najreakcionarnijih porodica. Sa svojim je idealima stajao ništa manje no pod zapadno-engleskim uticajem, ne bio je pozvan, da premosti ponor, koji se bio stvorio između dume i vlade, a koji je dinamitom Buchananeve agitacije bio sve većma proširivan. On je to pokušao time, što se stavio na stranu pristalica produžavanja rata, a svoje govore i ekskurzije prilagodio sveopštим sporazumnim frazama. Njegovo je odbijanje ponude za mir, koju su bile stave središnje vlasti izgledalo, kao da potice iz dubokog unutarnjeg uvjerenja, ali je ipak iznenadio i same Engleze. Bio je pretjeran, i jeli čudo, ako je naišao na nepovjerenje i ako je poslaniku Buchananu stavljeno na srce, da nastavi svojom agitatorskom misijom. Poznata su Trepovljeva uvjerenja ostala bez uspjeha i na odnos između vlade i dume, po svoj prilici s toga, što su ovo nepovjerenje, koje je njegov način govora izazvao u Engleskoj, dijelili i u samoj dum. Kad je Trepov video, da ovim načinom neće doći do onoga cilja, koji je obećao svom carskom gospodaru, počeo je da protiv dume intonira oštire akorde. Vlada se je u posljednjoj nedjelji nosila mišlj, da dumu raspusti. Ogorčenje potlačivanoga naroda, koji svoj gnjev iskaljuje u uličnim demonstracijama odozdo, a vladine intrige odozgo, nije privremeno ipak moglo da uzdrma dumu. Kad je dakle za Trepovljevog nasljednika pozvan jedan Galičin, nasljednik imena, koje je u ruskoj politici i literaturi igralo veliku ulogu, to se ovo može smatrati kao znak, da se želi nastaviti sa politikom unutrašnjeg izmirenja. Brzov, koji pred nama u ovaj mah leži, ne otkriva nam još, koji je od kneževa Galičina novi predsjednik ministarstva i kakvu je on do sada igrao ulogu u borbi između vlade i dume. Po imenu bi se donekle moglo suditi, da on naguje konzervativizmu i da će reakcionalne sile s njegovim postavljenjem biti pojačane, no ipak nije isključeno, da će i on donijeti sa sobom „za-

padniji“ program, kako bi na taj način pridobio konstitucionalne demokrate, t. j. „kadete“. Gotovo da je to svejedno. Poredak je slike Rusije i sviše poremećen, a da bi ga posredovne ili pomislene injekcije mogle izlječiti.

Neprijateljska obmana s pravom narodnosti.

Baselski list „National Zeitung“ piše pod naslovom „Sloboda naroda“ između ostalog:

Poslije izjava Italije, koja traži Arbaniju, hrvatsku Dalmaciju i Maloazijske oblasti, i Rusije, koja otvoreno govoril o svojim aneksionim smjero-vima Carigrada, poslije raznih prijelikivanja dosadanjih osvajanja na artijelijeriji sporazuma mi mislimo da nema više nikoga, ako nebi htio da bude obmanut, koji bi ozbiljno bio uvjeren, da je baš jedna grupa sila zakupila pravo narodnosti i malih naroda. „National Zeitung“ se zatim upušta u pojedinstini stvarnih odnosa u pitanju narodnosti. U vezi sa navodom „Westminster Gazette“, prema kome „Turška zloupotrebljava svoj suverenitet, da bi svoje vlastite gradjane kasapila i remetila mi susjeda“, vidi list:

Doista se može imati različito mišljenje o vladavini Turske, ali je neosporna istina, da su protiv slave Turške od stoljeća na ovamu neprekidno vodjeni napadački ratovi, koji su još oduzimali njene zemlje. Njih u njenoj nemoćnosti nije padalo na um, da remeti mir svojih susjeda. Što se pak tako kasapljaju svojih vlastitih gradjana, „Westminster Gazette“ bi se veoma iznenadi, kad bi ih podsjetili na gradjanske ratove u Dublinu, u kojima je šta više nedavno i slobodna Engleska prinudjena bila, da se protiv svojih vlastitih gradjana digne s kuršunima i vješalima, i time se hoće da obrazloži „pravo“ Rusije za osvajanje jedne neprijateljske prijestonice, u kojoj upravo i nema Rusa, one iste Rusije, čiji su pogromi u britanskoj Štampi sa onako lijepim ogorčenjem žigosani. — Poslije govora o nasilju, koje se vrši nad Grčkom, list prelazi da govoril o „pravu narodnosti“ i uopšte. Vrijeme je već, da se sa tom frizom prečisti. U mješavini naroda nije u opšte ni moguće tako i tako često izvršiti narodnosno odvajanje, osim toga su i privredne veze daleko važnije nego li jezične granice. List o tome izvodi dalje slijedeće: „Kako se to slaže s načelom narodnosti, kad 30 milijuna Ukrajinaca nisu u Rusiji ni priznati kao narod, koji ima svoj jezik? Kad francuski osvajači političari odbacuju svaku misao, da Elsas-Lotaringija referendumom sama opredijeli o svojoj pripadnosti, i ako bi to bilo jedino dostoјno načelo jedne demokratske „slobode i pravčnosti“? Kud bi trebala da dodje Bukovina, u kojoj pomješano žive Rumuni, Ukrajinci, Nijemci, Jevreji i Magjari? Odje je pravo narodnosti kod zgomilanog jedinstvenog naroda Finskoj i Irskoj? Odje je kod mnogih stranih naroda Rusije, koja u savezu država, koji se boril za pravo malih naroda prestavlja „partie homeuse“.

velikom trenutku, da vidim — Beč... Ogledavao sam se lijevo i desno, u mojoj mašti pomalože se jedna slika za drugom, jedna ljepeša od druge... I — kad sam oko sebe, na bujnoj zeleni, ugledao one brojne izletnike, kako pod kojim hrasćem u hladovinu veselo čavrjavaju, ill pjevuckaju koji valčik, ili bilo čim si prikrcaju vrijeme, činilo mi se je čudnino, što i oni poput menje ne pojhrešto brže, da vide — Beč!... Cotovo sam ih držao za budale, za ljude, koji ne znaju, šta je lijepe...

— Siromašak! — čuti, kako iz jedne grupe izletnika neko izreče, a očeviđno je bilo, da se ticalo mene... Siromašak! — zar ja! — ja? na cilju svoje mašte, da vidim Beč, tu „ljeputu nad ljeputom“, kako sam to često u mom seocu, u kom još nitko nije imao sreću, da vidim taj divni, veliki, carski grad... — Siromašak! — čuti opet iz jedne grupe, što se kraj malog potocića gostila i otpatke dobacivala malom psestanu, što se oko njih ulizaval... Siromašak! Zar ja? — i gotovo da mi je taj čas pokvario svu moju sreću, razratio sve moje sanje... Ta da, zbilja, ne znam šta se to odjednom samom dogodilo, ali ja sam najednom i nehotice stao i zagledao se u onu punu košaricu raznih jestivina i boca... Sline ml dolazile na usta i ja se sjetih, da toga dana još ništa ne okusih...

— Siromašak! uzdaline i neka debla babetina, što je upravo iz košarice padila kokošji batak, da ga — sama jede... — Siromašak! odvratil i onaj nijezin susjed, što je taj uzdah popratio dušokom gutljajem iz omašne boce... — „Siromašak!“ čuti sa svih strana, a nito da se sjeti, da me čim ponudi... Moja sreća isčeznu. Teškim korakom krenuh dalje, ne misleći više na ništa. Najednom mi se pričini sve jednostavno, maleno... Zeleni je nestalo. Počele se redati kućice, iznadnje niske, male, pa sve veće i veće — i ja se ne značući ni sam kako, nadjoh najednom u svoj onoj vrevi bečkoga života... Stado. Jesam li u Beču? pitam se sebe i — stajao sam tako ni sam ne znam kako Hugo; tek činilo mi se da je moralog dugo biti, jer eno svatko me je gledao i činilo mi se, prezirno promatratio. To me se kosnulo. Svrnuli pogled na sama sebe. Ta zbilja, kakav li sam! Prashan, poderan, sa torbakom na ledjima... Htjedao poči, brzo, brzo — all kuda? I nehotice mi ruka zadje u džep... Ni filira!... Najvolio bih se bio taj čas povratno natrag, u onu zelen, u ono grimlje, da se — isplačem...

Lutao sam tako do u predvečerje... Najrazličniji svijet vrtio se oko mene — moje oko zapne na jednom isto tako bljedno obučenom čovjeku, kao što sam bio i sam. Upotrijebih svu energiju i pridjem k njemu.

— Putnik sam, zanatlija bez posla, na putu...

— Nemam ni sam ništa...

Zar nije to razgoličena osvajačka politika, kad Italija polaže pravo da ona sama gospodari na Jadranu. Iako na istočnoj obali Jadranu samo u gradovima Trstu, Rijeci i Zadru nešto malo Talijana živi? Kad bi se dokopala Egipta i grčkih ostrva, gdje se ni jedna talijanska riječ ne čuje? Odje je načelo narodnosti na Malti, Egiptu, Tunisu, Maroku i u svima kolonijama?

Morao bi čovjek biti slijep, pa da ne zapazi neškrenost te fraze i da mu ne bude jasno, da nju desetni savez isključivo primjenjuje prema četvornom sporazu, ali da četvornom sporazu, priznajući je teorijski, smatra da je razriješen praktične dužnosti, da je sam od svoje strane primjeni.

List završuje s tvrdnjem, da su osvajačke namjere četvornog sporazuma postale sa svim nesumnjivo poslije odbijanja ponude za mir, a naročito načina, kojim je ponuda odbijena, i da se pod „garancijama“, „kaznama“ i „jamstvima“ imaju razunjeti baš ta željena osvajanja. Neutralci mogli bi sebi uskratiti takva pretvaranja i imali bi prava da gone da se do mira dođe.

Rat u Rumunjskoj.

Pred velikom bitkom između Sereta i Pruta.

Ogromna ruska koncentracija.

(Naročiti broj „Beogradske Novine“)

Amsterdam, 10. januara.

Prema vijestima, koje su ovamo stigle, Rusi iz Sereta koncentruju ogromnu vojsku, s kojom namjeravaju da predusretnu vojsku maršala Mačkensena i nadvojvode Josipa između Sereta i Pruta. Velika bitka predstoјi.

Isčešnje rumunjske vojske.

Javljuju iz glavnog stana za ratnu štampu: U zajednici je sa rumunjskim glavnim stožerom sva rumunjska vojska ostavila bojište te se posvuda suščeu samo ruske čete. Po iskazu zabilještu devet ruskih vojnih korova. Stvar se ima tako, da su u času, kad se je u Rumunjskoj pojavila ruska vojska, izostall rumunjski službeni izvještaji, a sada i sama rumunjska vojska nekuda isčeznula.

Prenošenje glavne ruske odbrambene linije u nazad?

(Naročiti broj „Beogradske Novine“)

Bern, 11. januara.

Milanski listovi tvrde, da su iz ruske vrhovne komande stigli glasovi, da će se ruska glavna odbrambena linija sa seretske linije prebaciti u nazad na liniju Baleni-Tutučeši. Ova se posljednja linija nalazi okruglo 20 km ispred prutskih položaja.

Isti listovi vele, da je osim Galca evakuisan i Filešići, koji leži sjeverno od Galca.

Položaj ruskih trupa u Moldaviji.

(Naročiti broj „Beogradske Novine“)

Bern, 11. januara.

Vojni saradnik „Petit Parisien“-a nalazi da je položaj ruskih trupa u Moldaviji

Berlin, 11. januara.

„Lokalanzeiger“ javlja iz Kristijanije: Berlinski je dopisnik „Afton-Bladet“ Holtermann, razgovarao sa šefom njemačkog ureda za ishranu pl. Batočkijem, koji mu je medju ostalim izjavio: Upravo sam primio opširan izvještaj o nadjenju zalihama žilja u Rumunjskoj. Ispostavilo se, da su te zalihе veće, nego što se je mislio. O odnosima je, koji vladaju u Austro-Ugarskoj u pogledu ishrane pčanstva, Izjavio Batočki, da ne odgovaraju istini tvrdnje, iznešene u „Morning Postu“ kao da u Monarhiji vlasta nestala na životnim namirnicama. Bio sam — reče doslovno Batočki — nedavno u Beču i Budimpešti, pa sam se osobno uvjerio o tom, da u Mađarskoj nema nikakvih teškoća, pođušto je zemlja hlbom bogato opskrbljena.

— Jeste li zadovoljni? upita me.

— Jesam, tek jedno bilo stio da vas pitam. Vi ovdje prodajete toliko košulje i sve tako jeftino... A sami nemate košulje... Zašto jednu ne pridržite za sebe...

— Je, znači, to je moj zanat... Život je u Beču težak... Po zanatu sam cipeler, a tih ovdje ima mnogo... Pa onda, i kad radite, dobijete 70—80 novčića na dan uz mizernu košutu i stan... Šta ču s tim? O

Ijena. U Austriji je žitna žetva nešto slabija, pa je ugovoren, da se iz Njemačke uveze u Austriju 100.000 tona žita. Sada međutim dobiva Austria svoj dio iz Rumunjske, pa je uvoz iz Njemačke nepotreban. Teškoća lokalne naravi ima svuda, ali je to sigurno češći slučaj kod naših neprijatelja, nego li kod nas. Mišljenje je sporazumnih sila, da je naša ponuda za mir uslijedila zato, jer nam prijeti glad, isto tako neistinito, kao i mnoge druge vesti u njihovoj štampi: Mi nemamo uzroka, da se odnosno našeg položaja lgramo skrivača, pa se osnove o izgladjenju, kojom se zanose naši neprijatelji, isto tako malo bojimo, kao i njihovog oružja.

Krizu u Grčkoj.

Cetvorni sporazum i Grčka.

Kb. Paris, 11. januara.

Listovi izjavljuju svoje zadovoljstvo, što je prva posljedica konferencije u Rimu pokret protiv kralja Konstantina. Odluka, da se odmah pristupi radu, donijeta je povođom vrlo opisne predstavke kralja Konstantina, koja je puna smicalica, ona je bila i pred konferencijom u Rimu. Listovi smatraju, kao vrlo važno, što se Italija bez ikakvih okolišenja pridružila u svemu sporazumnim silama, te će se time utvrditi nerazdvojna zajednica sporazumnih sila u privrednom, političkom i vojničkom pogledu.

Odlučni otpor Grčke vjerovatan.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Zürich, 11. januara.

Iz Atene sejavlja: Zalihe životnih namirnica u Grčkoj moguće trajući za četiri do pet mjeseci. Prema tome se može računati sa odlučnim otporom Grčke.

Jedno bugarsko mišljenje.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Sofija, 11. januara.

„Mir“ donosi izjavu jednog bugarskog diplomata, u kojoj se veli, da svih znaci ukazuju na skoro predstjeći ozbiljan obrt u Grčkoj. Danas — veljat diplomatski — nije niko više u sumnji, na čijoj su strani zvanična i stara Grčka. Grčka je riješila da se odupre, ma da je bila pridružena, da u nekim tačkama popusti ententi. To ne izmjenjuje ništa u faktu, da Grčka ne predstavlja zemlju, koja će sa dati od entente iskoriscavati. Grčki je narod gotov, da brani svoga kralja svim silama. U znamenitim danima Atene učestvovali su u podizanju barikada i sveštencima i ženama, pa su čak i pucali na Francuze. Kad su se ententine čete povukle iz Atene, čuli su se uzvici: „Izdražemo čitav mjesec blokadu, a donde će nam Nijemci priteći u pomoći!“ Što se tiče Venizelosovog priznanja od strane entente, izjavio je bugarski državnik, time se baš državni integritet entitentnih država dovodi u opasnost i da naročito u Rusiji mogu zbog toga da nastanu brige. S toga će Rusija ustati protiv Venizelosa, koga u Italiji i ne smatraju drugče do kao pustolova, s kojim neće da imaju posla.

Obećanja cetvornog sporazuma Grčkoj.

Kb. Atena, 11. januara.

Reuter. — U vezi sa ultimatumom sporazumne sile obećale su Grčkoj, da će djelatnost venizelista ograničiti na prostore, koji se sada nalaze u posjedu sporazumnih sila.

Odgovor Grčke.

Kb. Atena, 11. januara.

4.30 sati po podne. Reuter. — Odgovor grčke vlade sporazumnim silama je predat danas po podne. Grčka prima ultimatum sporazumnih sila.

MALI PODLISTAR.

† NIKOLA KOKOTOVIĆ.

Prije je subote umro u Zagrebu nakon višegodišnje teške bolesti hrvatski književnik i novinar Nikola Kokotović u 58. godini života. S pokojnim Kokotovićem polazi u grob jedan od najstarijih hrvatskih novinara, te književnički drug pokojnog dra. Ante Kovačića, Eugena Kumičića i drugih prvaka naše književnosti iz osamdesetih godina. Kao novinar pripadao je uvijek, iako pravoslavnevjere, hrvatskoj stranci prava, no ne ističući osobito nikada svoje strančarstvo, što je i doprinjelo, da ga je zavolio svatko, pa makar koj stranci pripadao. Pokojni Kokotović bio je urednikom pravaškog almanaha „Hrvatske“, te više godina „Dom i Sveti“a, koji je pod njegovim uredništvom bio zaista beletrički obiteljski list. Napisao je po raznim novinama i časopisima mnoštvo crtica i pričevi, koje su se vrlo rado još prije desetak godina čitale, pa je Kokotović bio tada poznat i popularan književnik. Ima već više od četiri godine, što je Kokotović teško obolio i nije se od onda dugo iz krevela, dok ga u subotu nije riješila blaga smrт svih tih patnja. Pokojniku neka bude laska zemlja, koju je toliko ljubio. Vjećna mu pamjat!

Poslje preklida akcije za mir. Wilson i Švajcarska.

Kb. London, 11. januara.

Reuter. Wilson je lično zaoblagodario Švajcarskom poslaniku na ponudi Švajcarske, da potpomogne Wilsonovu notu.

Izjava Lloydova Georgea.

Kb. Amsterdam, 11. januara.

Očekuje se, da će Lloyd George danas u četvrtak učiniti važnu izjavu u Guildhallu.

Odgovor sporazumnih sila na Wilsonovu notu.

Kb. Paris, 11. januara.

(Vijest „Havasovog ureda“) Francuski je ministarski predsjednik Briand primio juče u 2 sata posljice podne američkog poslanika Sharpa i predao mu u ime svih vlada sporazumnih sila odgovor na notu, koju je 19. decembra 1916. dao predati zaračenim državama predsjednik Wilson. U isto je vrijeme predao Briand jednu drugu notu, u kojoj belgijska vlada izjavljujeći svoje pridruženje sporazumnom odgovoru, izjavljuje američkoj vladi svoju zahvalnost ukazanim joj uslugama i u svakoj prilici dokazanim simpatijama. Belgijski je ministar spoljnih poslova Bérye u sličnoj prisustvovanju predsjednik Švajcarske, da je pristanište u Bilbao uslijed povećane djelatnosti podmornica sa svim umrtiljeno. Prestao je cito pristanišni saobraćaj. Strahuje se, da će nastupiti veliki poremećaj u trgovini i narodnoj ishrani.

propasti. Kongres zahtjeva, da narod i državna dumā izvedu borbu do kraja radi obrazovanja jedne odgovorne vlade i promjene današnjega načina vladavine.

Engleska i kolonije.

Što hiljadu engleskih radnika vraćeno sa fronta.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Malmö, 11. januara.

Engleska vlada vratila je sa fronta oko 20.000 rudarskih i 80.000 poljoprivrednih radnika i zamjenila ih regrutima.

Rat na moru i pod morem.

Veća djelatnost podmornica.

Kb. Bern, 11. januara.

,Le Nouvelliste de Lyon“ javlja iz Madrida, da je pristanište u Bilbao uslijed povećane djelatnosti podmornica sa svim umrtiljeno. Prestao je cito pristanišni saobraćaj. Strahuje se, da će nastupiti veliki poremećaj u trgovini i narodnoj ishrani.

Žrtve sa „Gauloisu“.

Kb. Paris, 11. januara.

,Temps“ doznaće, da je španski parobrod „Palay“ na putu od Barcelone za Englesku potopljen. Isti list doznaće, da su u bolnicu u Tulonu preneti prvih 20 prvih prezivjelih brodolomnika s linijskog broda „Gaulois“.

Grad i okolina.

Molbe za puštanje interniranih i putovanja u neutralne države.

Stockholm, 10. januara.

Ratni se dopisnik „Ruskija Vjedostnosti“ razgovarao sa ruskim ministrom saobraćaja, koji mu je izjavio, da se pouzdano može očekivati, da će se ratne operacije završiti koncem lipnja 1917.

Austro-Ugarska.

Povratak cara i kralja

Kb. Beč, 11. januara.

Car i kralj se juče vratio iz stana vrhovnog vojnog zapovjedništva i u carskom dvoru je primio u audienciji slijedeće ličnosti: odlikkovane činovnike dvorskog ureda, jedno izaslanstvo grada Beča pod vodstvom gradonačelnika Weisskirchnera, ministra predsjednika grofa Clam-Martinica i druge. Poslije audiencija car i kralj je otišao u Schönbrunn.

Zajednička ministarska sjednica.

Kb. Beč, 11. januara.

Kod ministra spoljnih poslova grofa Czernina je održana zajednička ministarska sjednica, koja se bavila privrednim pitanjima, koji stoje u vezi s ratom. Sjednici su prisustvovali: oba ministra predsjednika, zajednički ministri, oba ministra financa, načelnik ureda za ishranu, jedan zastupnik vrhovnog vojnog zapovjedništva i vojni guverner Ljubljina.

Borbe u Makedoniji.

Nepovoljni položaj Saraila.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Zürich, 11. januara.

,Tag es an die Zeit“ javlja: U Makedoniji se primjećuje, kako holandski listovi javljaju, oživljavanje djelatnosti na frontu. Prema odlukama, koje su u Rimu donijete, u tome treba gledati prikrivanje namjeravanog povlačenja prema Solunu.

Poginu general Bojović?

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Berlin, 11. januara.

,Lokalanzeiger“ tvrdi, da je prema izvještajima švedskih listova navodno poginuo general Bojović. (Iz ove još nepotvrđene vijesti ne vidi se, da li se misli na generala Petra ili Rada Bojovića. Ur.)

Njemačko.

Odlikovanje poslanika Rizova.

Kb. Sofija, 11. januara.

Car Wilhelm je odlikovao bugarskog poslanika u Berlinu Rizova, velikim krstom reda pravde krune.

Rusija.

Ruski industrijski i vlada.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Stockholm, 11. januara.

Listovi imaju iz Odese ovaj izvještaj: Kongres ruskih industrijskih udruženja, u kome je bila zastupljena ruska velika industrija, održan je u Moskvi 22. decembra po starom kalendaru. Usljed toga, što je redarstvo htjelo da prisustvuje kongresu nije ništa uzimano u pretres. Medutim je primljena jednoglasno rezolucija, koja je brojavanjem putem saopštene ministru predsjedniku i predsjedniku dume, u kojoj se vidi, da jedna neodgovorna vlada vodi zemlju do prave

javnom životu. 1866. je god. Izašlo Levstikovo izdanje Prešernovih „Poezij“, 1867.—1868. Stritarjeva „Kritična pisma“ u „Slovenskom Glasniku“, 1868. „Mladika“, 1869. „Stritarjeve pesme“, 1870. Stritarjev „Zvon“. Pri tom je pokretu aktivno učestvovao takodje Levec a kod „Zvana“ je (1870.) sudjelovao i kao pjesnik.

God. 1871. došao je Levec kao suplenat u Goricu, god. 1874. kao suplenat na ljubljanskou realku, gdje je 1877. god. postao profesorom, god. 1901. je nazimenovan ravnateljem na ljubljanskou učiteljskou školu, a 1903. god. zemaljskim školskim nadzornikom. U februaru je 1916. u svojstvu dvorskog savjetnika umirovljen.

Kad je se Beća povratio u domovinu, razvio se je postepeno u slovenskog literarnog povijesničara. Začeo se s predavanjima o Vodniku i Prešernu, koja je odštampano u „Slovenskom Narodu“ 1872. god. Poslije je bio kroz desetljeća glavni biograf i ocjenjivač slovenskih književnika. Najznamenitije su njegove biografije Vodnika, Prešerna, Čopu, Jenku u Stritarjevom Zvonu 1879., Erjavcu i Levstiku u Ljubljanskou Zvonu (i „Zbranii spisi“), Valjavcu u „Zbranii spisi“, pa Marnu u „Letopisu Matice Slovenske“ (1894.), Koseskoga u „Knezovoj Knjižnici“ (1898.). Kraj toga je opisao u raznim listovima, časopisima i zbornicima rad cijelog niza najspasobnijih kulturnih slovenskih radnika, kao Ravnikarja, Čopu, Bleiweisa, Kožlera, Trstenjaka, Hašnika, Novaka, Tolara, Kočevara, Levičnika, Macuna, Pogačara, Volca, Rudeža, Podgoričkoga, Prešerna i dr. Priopćio je dragocjeno gradivo k Prešernovom i Vodnikovom životopisu („Ljubljanski Zvon“ 1882., 1888., 1889., 1890.). Izdao je takođe „Zbrane spise“ Erjavca, Levstika i Valjavca, a napisao je i više jezikoslovnih rasprava i „Slovenski pravopis“ (1899.).

Važnije je još i od samog njegovog literarnog rada njegovo organizatorsko djelovanje oko podizanja slovenske knjige i usavršenja slovenskog jezika. Nije bilo zgodje, kad se je trebalo nešto učiniti za slovensku literaturu, a da nije prvi medju vratiti i preuzeti za slovensku knjigiju.

Molbe za puštanje interniranih i putovanja u neutralne države.

Kretanje stanovništva.

Izvještaj prijavnog ureda od 10. januara 1917.: prijavljeno 60, odjavljeno 30, seoba 38; u hotelima prijavljeno 145, odjavljeno 80, ostalo 205 u hotelima prijavljenih.

Izgubljeno.

Jedan časnik izgubio je u putu od Mirjeva do Beograda, službenu torbu s revolverom. Ko je nadje, neka je pred redarstvom.

Prema podacima iz „Slov.“

B. K. J.

Narodna privreda.

Njega visokih voćaka.

(Nastavak).

Nu osim rezivjanjem, bujnost građana i mladara može da se regulise i drugačije. Slabijim granama mladarima, kad se žele pojačati, treba dati uspravniji a jačim, da bi

zatni, a naročito ako su pored puteva i na slobodnim mjestima. Zečevo gule koru voćaka na visini od $\frac{1}{2}$ — 1 m. i napadaju na voće naročito kad je snijeg; zato pri zatrnavanju valja imati na umu i debljinu snijega, t. j. da se trnjem obloži što veći dio debla. Protiv zečeve može se upotrijebiti i krečenje debala, kojom se prilikom meće u kreč i krvili smrđljivih ulja, ljudskih izmeta, od čega zečevo bježe. I muševi gule koru debla naročito oko vrata voćke, i da bi se raslijerali, dobro je, da se oko debla voćaka nanosi suljega.

Svake godine treba deblo i deblige grane voćaka okrečti dva put, prvi put u maju i drugi put u novembru, jer se krečenjem uništavaju zaostale žilice mahovine, lisaja i gljivica, sprječava se insektima da se zavlače u pukotine korine i zaštitava se voćka od žege i cice a s tim i od pojave bolesti opale i izmržnjanja.

Protiv opale i pucanja kore s južne strane koje dolaze s proljeća od nagle topote, dobro je upotrijebiti premaživanje debla i debelih grana krečnim uljicom u koju na jedan dio kreča uteći dva dijela gline i jedan dio svježe govedje balege i to razmazuti sa toliko vode da smjesa bude udesna za krečenje. Naravno, da prije krečenja voćaka treba odlubiti staru koru do zdrave kore metalnom četkom ili kakvim tupim nožem; a ako su na deblu veće ili manje šupljine, duplje, popuniti ih na nevedeni način i onda tek krečiti.

(Nastavice se.)

Razne vijesti.

Vaskrsavanje jedne stare osnove.

Prije nekoliko sedmica zaključili su predstavnici francuskih trgovaca komora u jednoj svojoj konferenciji, da svima silama potpomognu gradnju podmorskog tunela ispod kanala, koji dijeli Englesku od Francuske, i to da se odmah pristupi gradnjom. Po tome izgleda, da će taj stari plan i da se ostvari, ako se opet u poslijednjem času, kao često puta do sad, ne pojave nove prepona. Ovo „ako“ ne velimo onako tek nasumice, već na osnovi današnjeg iskustva po toj stvari. A evo kroz kakve faze prolazilo to pitanje.

Prvi plan o gradnji podmorskog tunela između Engleske i Francuske potekao je godine 1856. od Thome de Gamonda. Po tom planu trebalo je u pravcu tunela podići u izvjesnem odstojanju na zgodnim plicacima trijekfest ostrva, iz kojih bi se pomeću vertikalnih šaftova ulazilo u tunel i iz ovog

izlazilo na ostrva. Na taj način mislio je projektant da umanji troškove oko gradnje tunela i da omogući njegovu bolje provjetravanje. Tada je vladalo u Francuskoj Napoleon III. i francuska vlada bila u početku naklonjena tom projektu, ali je poslije odustala od njega, jer se ispostavilo, da bi troškovi oko njegovog izvodjenja bili odveć veliki i da bi novih trinajest ostrva otežali plovđibu na kanalu. Od prilike ja nekih dvanaest godina dočinje pojavio se nov projekt, po kome je trebalo ogromne gvozdene cijevi postaviti na dno morsko i tamo ih spojiti u jednu cijev, koja bi bila dovoljno prostrana za jednu željezničku prugu. Drugi su predlagali, da se ta cijev ne postavlja na dno mora, već da visi u vodi, prikovanja za lančeve od grdu velikih praznih gvozdene buradi (boe), koja bi plivala nad površinom morskog, a ne bi mogla da promijene svoja mesta, jer bi pomoću kotava bila pričvršćena za dno morsko. Svi ti projekti propali su zbog tehničkih poteškoća, a kao i da ne bijahu tehnički dovoljno ispitani. Prve detaljne planove o takvom tunelu podnijeli su Englez Brunlees i Hawkshaw. Taj tunel imao je biti 40 kilometara dug i 70 do 100 metara ispod morskog dna, a u njemu trebalo je biti mjesto za dvije pruge. Za gradnju tog kanala bješće predviđeno vrijeme od deset godina i kapital od 70 milijuna franaka. Da je taj kapital za takvo preduzeće odveć malen, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela, koja se nije zadovoljilo izradom planova, već je i preduzeće odveć male, viđi se iz toga, što je gradnja Suezskog kanala stala okruglo polak milijarde franaka. Drugi su planovi predlagali podizanje ogromnih mostova, koji bi se pružali od jednog do drugog prirodnog ili vještački stvorenenog ostrva, ali ni jedan od tih planova nije izšao izvan kancelarija, u kojima su smisljeni. 15. januara 1872. god. obravljano je u Engleskoj društvo za gradnju tunela

PRIMAJU SE: Knez Mihalova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihalova ul. 38.

G. G. JOVANU PREMOVICU, CEDI UROSEVICU I DRAGOLJUBU RADOJEVICU, Niša—Krf.
Moli se za izvještaj, jesu li živi Temničani i gdje se našao saopštiti im:

Varvarin-selo:

MILEN J. MARINKOVIC, obveznik, neborac, bio pri niskom žandarmerijskom odredu, komorski depo, odstupanjem srpske vojske otišao do Peć, do danas se nije javio. Traži ga plan Janićev Marinković.

STOJADIN LJ. BOJKOVIC, Dragutin Cabrë, Dušan Vasić i Milan Pavić, svi regutovani oktobra 1915. god. pri XV. paracanskog pukovskoj komandi, otiskli su Niš, Kuršumliji i dalje, do danas se nije javio. Traži ga majka Nastasija R. Vesnić i izvještava, da su kod kuće svi živi i zdravi.

SREĆEN VESIĆ, komordžija XV. puka, I. poziva, timočke divizije, pred odstupanjem srpske vojske bio u Djurinici i sa vojskom otišao dalje, do danas se nije javio. Traži ga majka Nastasija R. Vesnić i izvještava, da su kod kuće svi živi i zdravi.

CEDI UROSEVICU, moli te: Milisav Simić i ana Rajna i S. Varvarin i Milisav Matić iz G. Katuna, da izvještaj, kad je i gdje umro Miladin Simić i Janjićev Matić, redov bojne komore, XV. puka, I. poziva, timočke divizije. Tako i za Zivojina Stojanovića, bolničara XV. puka, III. bolnice, da li se na njega odnosi tvoj izvještaj, da je umro pod prezimanim Matić, moli majku Milena M. Matić, G. Katun.

Gor. Katun:

DMITRIJE SVRZIĆ, podnarednik I. haterije, II. poziva, timočke artijerije i SVETISLAV SVRZIĆ, podnarednik III. baterije, II. poziva, timočke artijerije, sa povlačenjem srpske vojske krajem oktobra 1915. godine otišli od Rekova ka Peć i dalje, do danas nisu se javili. Traži ih odice Milos Švizić.

ALEKSANDAR BLAGOJEVIC, komordžija paracanskog vojnog stanice sa načelnikom Vladom Ilićem, pri povlačenju srpske vojske, otišao ka Pristini, Frušnem i dalje, do danas nije se javio. Traži ga žena Stojana i brat Milan Blagojević.

MILADIN JOVANOVIC, posljednja održana ptičnja iz Paradića kao sprovidnik blagajne do Kruševca i dalje, do danas nije se javio. Traži ga žena Saveta Jovanović.

Saopštiti:

JOVAN SAVIC, regutovan oktobra 1915. pri XV. paracanskog pukovskog komandi, sa srpskom vojskom otišao ka Kuršumliji i dalje, do danas nije se javio. Traži ga majka Stana Aks. Savića.

STEVANU MATIĆU, radnički batalion, Krf., saopštiti: da je kartu njegovu otac Miloš dobio; kod kuće su svi živi i zdravi; Smiljko je u Ugarskoj.

Zalogovac:

DUSAN JOVANOVIC I DRAGUTIN MILOJEVIC, regutovani početkom oktobra 1915. pri XV. paracanskog pukovskog komandi, odstupnjem srpske vojske otišli za Niš, Prokuplje i dalje, do danas nisu sajavili. Traže ih odevi: Svetolik Kostić i Boško Petrović.

Varvarin:

Gospodinu JOVANU SUJOVICU, Ženeva. — Molim, izvještite moga brata Sava Uroševića, da sam sa porodicom i majkom u Varvarinu; da se postari i meni od plate a materi od penzije, koje nismo primili za godinu danas, što više posjedujem u krunama preko Proke Ljotića, trgovca u Kruševcu. Ako je novac, o kojem je reč u vašem oglasu, „Beogradske Novine“, Br. 300, za Savinu mater, onda da pošalje moni preko gospodinu Proke Ljotiću. Postuje vas Lazar Urošević, sudija Velikog Suda.

Gospod. DRAKU BOZINOVICU, Hotel Terminus, Ženeva. — Molilova i Dobrovica Novakova i Kruševca, izvještavam, da su kod kuće svi živi i zdravi; sa diecom sam u oskudici, molim, da mi se što prije pošalje novčana pomoć. Pozdravlja vas Persida Novaković, Varvarin, Kruševac.

Gospodinu CEDI UROSEVICU, dostavlja se:

Molim vas, budite добри, raspisajte i izvještite me o bratu Sandoru Feheru, načelniku I. čete, II. bataljuna, XI. pješadijskog puka, I. poziva; prije godinu dana postupljui put javio se iz Prizrenia. Vaši su kod kuće svi dobro, ne briňite. Pozdravlja vas Vilma Prendić.

Molim zauzmete se sa gospodom Bančićem i Čabrićem, da mi se što prije pošalje novčana pomoć, jer sam sa majkom u oskudici. Sve pozdravlja i poštuje Katarina Dimir. Petrović, Varvarin, Kruševac.

A. 1705-8

Milija Jovičić, Gor. Dobrinja:

Gospodinu Miši Trifunoviću, narod. poslaniku. Blagodareći vam na učinjenju dobroti, mole vas dole imenovane porodice da dostavite slijedeće:

Dobrosava, Milenka i Milica Todorovića iz Ježevice izvještava majka Ljepa, da je zdravo sa Vasilijom i ostalim učinjanima.

Jevremo Todoroviću iz Ježevice izvještava brat Filip iz Ježevice, da je sa lovcicom i ostalom porodicom zdravo. Nenad zdravo u Austriji.

Bogosavu i Dragutinu Jovičiću iz Ježevice izvještava Ružica, da je sa Ljubomiricom, Božidarom i ostalim zdravo.

Vladana i Vlajka Jovičića iz Ježevice izvještava čica Vaso, da je zdravo sa svima. Vladana pozdravlja siničku Miletu i Naci.

Svetišta Jovičića iz Ježevice izvještava žena Simka, da je zdravo sa diecom. Djeca im ljube ruku.

Aleksu Todoroviću iz Ježevice izvještava majka Milosavu i grozdu, da je zdravo sa svima. Radenko zdravo u Ugarskoj.

Stojana i Radosavu Jankoviću iz Ljutiča traži oloženoču majka Jerina, i otac Veljko.

Gvozdena Marića iz Čajne Gore traži žena Anika, je li živ. Ona je zdravo sa svima svome.

Dragomira Savića iz Gojne Gore traži otac Mirko, je li živ. On je zdravo sa svojima. Dragomir je regut 1896.

Radislava Petrovića iz Ježevice traži sna Jovanka, je li živ. Ona je zdravo sa svima.

Vasilija Petrovića iz Ježevice izvještava žena Dobrila, da je zdravo sa Vukomanom i ostalima.

Zivotu Saviću iz Ježevice izvještava žena Djula, da je zdravo sa Božom i sa svima svome.

Milorada Tomića iz Ježevice izvještava majka Vida, da je zdravo sa Kovinom, pita što je sa Stamenkom?

Zivotu Tomiću iz Ježevice traži otac Vasilije. On je zdravo sa svima.

Ljubiću Tomiću iz Ježevice traži Velika i Desanka, je li živ. Oni su svi živi.

Svetozara Tomiću iz Ježevice traži majka Stojka, je li živ. Ona je zdravo sa svima.

Rajka Radoviću iz Ježevice traži majka Jovanka. Ona je zdravo sa Dobrilom, Dobrvejom i ostalim.

Milivoju Stojkoviću iz Ježevice izvještava brat Trivun, da je sa Bogosavom i ostalima zdravo.

Pavla i Božidar Kneževiću iz Bogdanice izvještava Desimir, da su svi zdravi. Milivoj zdravo u Temesvaru.

Ratomira Karanu iz Vrnčana izvještava žena Milenka da je zdravo sa Gvozdenom i ostalima.

Radovana Todoroviću iz Ježevice traži izvještava žena Vinka, da je zdravo sa svima. Ilini su kućani svi živi.

A. 1740-8

MISI COLIĆU, Hotel Terminus, Geneve. Molim, izvještite me jesu li živi: Drago Colovčić, vojnik II. čete, I. bat., IV. kadrovački puk, rođom iz Ojkovice; Mijoša Dunonjčić, II. četa, I. bat., IV. puškadrovački; Ivko Popovčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, II. poziv, podnarednik; Ivko Lukorčić, V. puk, II. poziv; Jevrem i Jeremija Bumbović, IV. četa, I. bat., IV. pušnadrednik, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bošnjanović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, narednik, bojničar pri IV. puku, I. poziva. Vaso neki javi Stevi Čkonićev, da su mu kod kuće zdravo. Pavlo Vragčić, IV. četa, I. bat., IV. puk, III. poziv; Dragalo Bumbović, narednik mitralješkog odjeljenja, IV. puk; Manjo Bumbović, poljska artijerija, I. poziv, drinske divizije; Vaso Popovčić, podnarednik, nared

Djordje Janićević, iz sela Umčara, molim svoje prijatelje, poznanike i sve dobre ljude, da mu jave, ako što znaju za njegovu sinu Peru, o kome još nema pozitivnog izveštaja a doznao je, da je zabiljen novembra pr. godine kod Mitrovice. 26245-8

Gospodinu Veliči Ačimoviću, Ženeva. Vaša me karta obradova i usreć. Mnogo vam blagodarim i molim, da im oglas dostavite: Mil sine i Dragi! Vijest o srećno položenom ispit u stupanju na univerzitet sve obradova, a tvoju mamu najviše. Bogu blagodarim i molim, da vam obojici dade zdravlja, uputi na dobro i zaštiti od svakog zla. Nastupajuće praznike svima. Dragom slavu čestitamo. — Nova godina da donese novu sreću. Pozdravlja vas i vole Djokica i mama — (tetka) Zorka Avramovića, Vrlijska 85. 26244-8

Stevi Ačimoviću, Ženeva. Nadil acu i Nikolu Čirilovića iz Novaka, sreza tramvajskog okruga Valjevskog i izvestiti njihovu materu Katu, da li su u životu kao i jesu li zdravi. Kata Čirilović, iz Novaka. 26243-8

Gospodinu Mihailu Jov. Ristiću, Ženeva. Poslati novac primih. Velika hvala na prijatnom iznenadjenju za Božić. Novu godinu sa najljepšim željama svima vašim. Dragom slavu čestitamo. — Lela i Kruna Ačimović, Smiljanice 36, Beograd. 26237-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas izvestite me, da li je živ moj sin Arandjel Dimitrijević, vojnik 18 puka I. čete, 2. bataljun, I. poziva preko Staniše Marinovića, trgovca, Palanka, za Ljubicu Dimitrijević. 26236-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas izvestite moga muža Vojislava Popovića, poreznika iz Sopota slijedeće: Dragi Vojo! Poslati novac iz Soluna od tebe primila sam, mnogo ti blagodarim, ja sam u velikoj oskudici. Molim te šalji mi redovno koliko možeš i poradi, da mi se pošalje moja plata. Tvoji su svi zdravlj. Pozdravlja te i vole twoja Olga. Blagodari vam unaprijed g. Premoviću Olga V. Popovića, Mladenovac. 26235-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas javite mi, šta je sa mojim sinom Aleksandrom Djurićem, I. beogradsko odjeljenje municione kolone, II. poziva, 7 puka dumavske divizije. Aleksandra Djurić, Palanka. 26234-8

Milanu Čemerličku, za Bulića, Ženeva. Javite mi odma kako je Caji, od čega boluje, ko je s njom? Ja sam očajna. Tetka Pela je zdrava. Mila Petković, Paračin. 26231-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas lijepo, da me izvolite izvestiti preko „Beogradskih Novina“, da li je živ moj muž Dimitrije Urošević, vojnik pionir II. čete, VII. puk, II. poziv dumavske divizije. Blagodarna žena Perka Dimitrija Uroševića iz Višnjice. 26230-8

Sudiji Act Andrijeviću, Ženeva. Javite li u školi Draško i Bora i kako su svi sa zdravljem. Mi smo dobro. Pozdrav Velji, dinci i tebi. Tetka Milka Milojević, Niš. 26225-8

Gospodinu Stevl Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Citajući vaše oglase u novinama, slobodna sam vas umoliti, da izvestite moga sina Milorada Kneževića, kapetana 4 puka pješadijskog I. poziva drinske divizije slijedeće, na koje će vam biti zahvalna. Dragi sine Milođare! Tvoje karte dobili smo i jako smo se obradovali. Za nas nemoj da se brineš, svi smo zdravi i kod kuće smo, samo nam se češćejavljaj jer mnogo brinem za tebe. Primi pozdrav od sestara, brata Miodraga i Milenka, Mirka i cijele familije, najviše te pozdravljam i ljudi majka Živana Knežević iz Obrenovca. 26222-8

Milanu F. Aleksandriću, Ženeva. — Dragi Ferto! Molim te, da zajedno sa Stevom nastane, da mi se što je moguće prije pošalje od moga primanja bar jedna hiljada krune, jer do danas nisam ništa primio. Ovo sam tražio i od Babića, blagajnika okruga požarevačkog, no on ne žalje. Grli te tvoj Aca K. Petrović, selo Jalcvik, becirk Vladimirci, kotar Šabac. 26078-8

Gdjeli Ruži Winterstein, Pensionat „Les Lilas“, Berne, Schweiz. Molim, vas da bude tako dobar, pa da me izvestite za brata Bogića Kneževića, studenta — narednika V. puka, 2. poziva, drinske divizije. On je sejavljan do jula ove godine, pa poslije nikako. Unaprijed vam blagodari, Sava Knežević, inžinjer, Raška. 26099-8

Gospodinu Mihailu Tadiću, Ženeva. Sa najvećom blagodarnošću primila sam poslati mi novac. Poštujte vas i pozdravlja Zahvalna Draga udova Stevana Ekerovića (a ne Jovana), Smiljaniceva 19, Beograd. 26228-8

Gospodinu Čedi Todoroviću, Ženeva. Blagodarim na pažnji. Molim sjećajte se i u buduće. Molija vas Persa Stosića, Mutarova 31, da i njoj pomognete. Poštujte Vas i pozdravlja Jelena Šumkarac, Kočina 23, Beograd. 26252-8

Gospod. Jovanu Premoviću, Ženeva. — Molim vas izvestite Trajka Jovanovića, upravnika pošte Bojčevacke, da sam sa djecom i majkom zdrava u Knjaževcu. — Novac sam primila. Otac je primio takode. Pozdrav, Tomanija Jovanović, Niš. 26316-8

Gospodi Milanu i Milu Pavloviću, Ženeva. Penziju što ste mi postali nisam primila. Pogriješno adresovano. Mjesto Jug Bogdanovo stavljeni Condina ul. Ispravite što prije, jer banka neće da isplati. Pozdravlja vas mnogo vaša tetka Jelena Nedeljkovića, Jug Bogdanova ul. 11. 26219-8

Gospodinu Jovanu Žujeviću, Ženeva. Upućeni mi oglas pročitah, novac pošlje u Niš na adresu: Tasko Uzunović, trgovac, Niš. Savl mnogo hvala kao i vama. Stanija Uroševića, Prokuplje. 26215-8

Čedi Arandjeloviću, Ženeva. Dragi Čedo! Danas primih novac od Dragog, izvesti ga o tome i izjaviti mu moju i roditelja zahvalnost, pošto name je to jedino izdržavanje, zato neka redovno žalje. — Čestitamo vam Božić i Novu Godinu. — Tvoji su svi zdravi i ne brini ništa. Svi te Dragu pozdravljamo i volimo. — Draga Ž. Obrenović, Beograd, Stiška 59. 26181-8

Stevi Ačimoviću, za Milana Čirića rezervnog kapetana, Krf. Kući svi zdravo. Jeste li primili moju fotografiju? Djoko neki se lično javi. Pozdrav Gjoki i vam Desa Petrovića, Braće Nedića 4. Beograd. 26249-8

Gospodinu Mihajlu Mijuškoviću, Ženeva. Za Dragolja Obradovića, upravnika topčiderske ekonomije. Molim vas gospodine Miku izvestite moga Dragolja, da sam sa djecom dobro. Dobila sam prvu i drugu pošiljku novaca, a treću od 200 francaka nisam. Reklamiraj, Bora u Užici u Školi. Steva u Austriji. Mica u Valjevu, a ja sa batom u selu. Nek me izvesti o svima Obradovićima. Vukomanu Vučićeviću, Vidoju Pavloviću, Dragolu i zdrav a vama blagodarnost. Nati pozdrav. S'vaka Obradović, Rogačica, Bačevci. 26246-8

G. Dušanu Jankoviću, 20. Route de Chene, Ženeva, za Matijevića Dragoljuba, rezervistu pirotelničke čete, I. poziva. V. puka. Dragi brate! Svi smo živi i zdravi. Ne brini za nas. Javljal je često, da ne brinemo. Pozdrav od sviju nas. — Tvoja sestra, Milica Pejković, Beograd, Topčiderska ul. 85. 26314-8

Tim Stanimiroviću, načelniku ministarstva gradjevina. Gospodine! Naučiti vi da je živ moj sin Djurdje Stanković, redov I. čete, 1. bataljuna, I. pješ. puka, I. poziva, moravske divizije, o kome do sada nije nisam čula, a zbog čega sam u velikoj briži. Unaprijed blagodari, Sofija Stanković, Bolnička ul. 7. Beograd. 26194-8

Risti Milutinoviću, nadzorniku pruge, Solun. Dragi Risto! Tvoje tri karte dobila sam, koje su me jako obradovale. Radujem se što si zdrav i ja sam sa djecom zdrava, nemoj ništa da brineš, ja vodim računa o sebi i djeci. Novac primila sam, hvala, ako ti nemaš, nemoj slati. Krave sam prodala, jer sam moralna zbog izdržavanja. Za kuću se ne brini u cijelosti je, all prihoda od nje nemam. Risto, javi mi odmah za Stevu Arandjelovića, njegovu adresu, za Dragolja Avramovića i Radosava Markovića, njegovu su takodje zdravi i za Životu Radosavljevića, čuvara, neka se javi, žena mu je kod kuće zdrava. Risto, znaš li što god o Stevi sa Ringlova, neka se češće javlja, jer žena mu mnogo brine. Djeca i bata mnogo pozdravljaju oca, takođe i gospodin Danica. Slikaj se pa mi pošalji sliku. Javljal ti, da je teča Bogdanović umro. Sad primi mnogo pozdrava od sve djece, od tetke i od Canke, a najviše od tvoje, Mice Milutinović, Pašlanka. 26321-8

Risti Milutinoviću, nadzorniku pruge, Solun. Dragi Risto! Tvoje tri karte dobila sam, koje su me jako obradovale. Radujem se što si zdrav i ja sam sa djecom zdrava, nemoj ništa da brineš, ja vodim računa o sebi i djeci. Novac primila sam, hvala, ako ti nemaš, nemoj slati. Krave sam prodala, jer sam moralna zbog izdržavanja. Za kuću se ne brini u cijelosti je, all prihoda od nje nemam. Risto, javi mi odmah za Stevu Arandjelovića, njegovu adresu, za Dragolja Avramovića i Radosava Markovića, njegovu su takodje zdravi i za Životu Radosavljevića, čuvara, neka se javi, žena mu je kod kuće zdrava. Risto, znaš li što god o Stevi sa Ringlova, neka se češće javlja, jer žena mu mnogo brine. Djeca i bata mnogo pozdravljaju oca, takođe i gospodin Danica. Slikaj se pa mi pošalji sliku. Javljal ti, da je teča Bogdanović umro. Sad primi mnogo pozdrava od sve djece, od tetke i od Canke, a najviše od tvoje, Mice Milutinović, Pašlanka. 26320-8

Ilij Josimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim te Iliju, izvesti moju braću, Dušana i Jeftu, da sam njihove karte prima. Sa Žikom i djecom kod kuće zdravo i dobro. Moje leve ruke izvršena je operacija kod kuće, 31. marta i bez nje sam ostao i sada sam dobro. Za Miku smo čuli, da je umro u Podgoricu 17. januara 1916. godine i tamo kod crkve sahranjen. Tetka Draga, Rosa i djeca zdravili su. Nata, Olga i djeca zdravili su. Pozdravlja te Draga Radulović, Šabac. 26201-8

Ilij Josimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Smiljana Novaković, učiteljica, molid da izvesti njenog oca Živojina Krstića, učitelja, da je majka sa djecom zdrava i da su u Beloj Crkvi na imanju. Tri uputnice dobili su od njega, u buduće neka se javlja na Belu Crkvu, takođe neka izvesti Dragolju Pavlovića iz Bele Crkve, da je Darinka sa Milutinom zdrava. Unaprijed vam blagodari i pozdravlja vas, Ljubica T. Jovanović, udova, Miloša Velikog 58, Beograd. 26264-8

G. Momčilu Pastroviću, sudiju, Ženeva. Poštovani gospodine Pastroviću! Molim Vas lijepe, dostaite mojim sinovima: Iliju Jendiću, advokatu, Djuru Jezdu, trgovcu i Bošku Jezdu, učitelju slijedeci oglas: Drago djecu! Samo mnogo lijepe želje čestitamo vam nastupajućim praznicima i obožavajućim Bogu, moliti se da vam možeš možeti. 26250-8

Veliči Ačimoviću, Ženeva, Rue Stand 38. Molim, javite Vasi, da smo svi zdravi i dobro. Toplo i mnogo ga pozdravljamo. Milica Ognjenović, Beograd, Njeguševa 17. 26250-8

G. Momčilu Pastroviću, sudiju, Ženeva. Poštovani gospodine Pastroviću! Molim Vas lijepe, dostaite mojim sinovima: Iliju Jendiću, advokatu, Djuru Jezdu, trgovcu i Bošku Jezdu, učitelju slijedeci oglas: Drago djecu! Samo mnogo lijepe želje čestitamo vam nastupajućim praznicima i obožavajućim Bogu, moliti se da vam možeš možeti. 26250-8

G. Jovanu Premoviću, Ženeva, Case 3545. M. B. Molim vas dostavite slijedeće moj kćeri Ljubici Branković: Draga Ljutice! Poslati novac kao i nekoliko karata i tvoje tri fotografije primili smo. — Brineš se za Caju. Caja je sa zdravljem sada dobro, a tako isto i ja i djeca. Piši češće. Caja ti je pisala nekoliko karata, ne znam da li si primila. Ja, Caja i djeca čestitamo tebi i Mitt nastupajući praznik, željeći vam da ga u zdravlju dočekate. — Mnogo vas pozdravlja I ljudi tebe i Milu, Caja, djeca i majka, Mileva Branković, Mutapova ul. 2. 26199-8

SLAVKU KOJICU, poštansko-telegrafika škola, Krf. Mili sine! Nastupajuće slike praznike čestitamo ti i želimo, da ih u svakoj sreći i zadovoljstvu provedeš. Jesi li polagao ispit i kakav je rezultat? Danas sam primili novac. Dobro moje djeti! Ti se brineš da i mi praznini prijatno provedeš. Hvala mnogo na tvojoj mještosti. Novac zetov još nisam primila. Dara se nikako ne javlja u Miline, ma da sam joj već pet puta pisala. Zeta pozdravljamo, a tebe ljudimo, braća i mama Ljubinka A. Kojic, Jugovića 12, Beograd. 26269-8

G. Petru Bogavcu, Rue du Stand 48. Ženeva. Molim vas izvestite moje sinovice: Lazaru i Djenu Vučkovića, da smo dobili njihove karte, milo nam je, što su zdravi, neka nam se i u buduće javljaju, mi smo svi zdrav. Neka nas Lazza izvesti ako šta zna o braći Putnikovića. — Vam blagodari, a njih mnogo pozdravljaju i mati, Milenija Vučković, Kraljevo. 26207-8

G. Kostil P. Krstiću, Rue Pierre Fatio 25. Ženeva. Od Wiener Banke primili smo poslati novac. Bili smo u najvećoj bijed. Mislimo da je novac poslat vašom dobrotom. Ipak lijepo molimo, da nas izvestite od koga je. Od majke i mene najtoplja zahvalnost sa molbom, da nas se i u buduće sjetite. Poštujte vas, Radmilo M. Stojković, Braće Nedića ul. 17. Beograd. 26219-8

Milutinu Uroševiću, Genf, Case 4.974. M. B. Molim te Milutinu, izvesti se šta je sa mojim sinom Milošem, koji se nalazi u Bordeon-u, o kome sam od drugih čula, a do danas od njega nemam ništa. 26232-8

Čedi Arandjeloviću, Ženeva. Dragi Čedo! Danas primih novac od Dragog, izvesti ga o tome i izjaviti mu moju i roditelja zahvalnost, pošto name je to jedino izdržavanje, zato neka redovno žalje. — Čestitamo vam Božić i Novu Godinu. — Tvoji su svi zdravi i ne brini ništa. Svi te Dragu pozdravljamo, a Štefan Stambolić, učiteljica iz Zuborosa. (do Aleksandrovca) i Stanje Mihajl. Markovića, koji se do danas nikako ne javlja. Biće ti vrlo zahvalna, Kosara Bog. Stambolić, Aleksandrovac. 26186-8

G. P. Radojloviću, Rue Pierre Fatio 25. Ženeva. Molim dostavite mome mužu Živanu Glišiću, kapetanu Žandarmerskom, da sam dobila novac oko 300 kruna početkom decembra. Živane izvesti me za Milutina Stambolića, učitelja iz Zuborosa. 26186-8

Stevi Ačimoviću, za Milana Čirića rezervnog kapetana, Krf. Kući svi zdravo. Jeste li primili moju fotografiju? Djoko neki se lično javi. Pozdrav Gjoki i vam Desa Petrovića, Štefan Stambolić, Aleksandrovac. 26181-8

G. P. Radojloviću, Rue Pierre Fatio 25. Ženeva. Molim dostavite mome mužu Živanu Glišiću, kapetanu Žandarmerskom, da sam dobila novac oko 300 kruna početkom decembra. Živane izvesti me za Milutina Stambolića, učitelja iz Zuborosa. 26181-8

G. Stevi Ačimoviću, za Milana Čirića rezervnog kapetana, Krf. Kući svi zdravo. Jeste li primili moju fotografiju? Djoko neki se lično javi. Pozdrav Gjoki i vam Desa Petrovića, Štefan Stambolić, Aleksandrovac. 26181-8

G. Stevi Ačimoviću, za Milana Čirića rezervnog kapetana, Krf. Kući svi zdravo. Jeste li primili moju fotografiju? Djoko neki se lično javi. Pozdrav Gjoki i vam Desa Petrovića, Štefan Stambolić, Aleksandrovac. 26181-8

G. Stevi Ačimoviću, za Milana Čirića rezervnog kapetana, Krf. Kući svi zdravo. Jeste li primili moju fotografiju? Djoko neki se lično javi. Pozdrav Gjoki i vam Desa Petrovića, Štefan Stambolić, Aleksandrovac. 26181-8

G. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Molim vas dostavite slijedeće Dragoljubu Stefanoviću, žandar. poručniku. Dragi Dragoljube! Svi smo zdravo, koje i tebi i Mihalju Željmu. Novac, poslat za Prijelepou u tri pošiljke, primila sam ovđe u Valjevu. Ignjatova tetka neće da čuje da novac. Dragoljube javlja se po mogućstvu češće, jer mnogo brinem za tvoju zdravlje tebi i Mihalju Željmu mnogo toplih pozdrava, a jedno vam čestitamo nastupajuće praznike sa željom, da vas što prije vidimo zdrave i vesele u svojim domovima. G. Premoviću pozdrav sa zahvalnošću i molbom, da nas i u buduću o vama izvesti. Zora, Kina i Manojlo Stefanović. A. 1721-8

G. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Čijepo molimo, da nam javite, kako je naš orat Vule Milovanović, regut 4. čete 1. puka Šumadijske divizije. Već šesnaest meseci nemamo vijeti o njemu. Zahvaljuju, Rista i Slavku Milovanović, Novi Pazar. A. 1714-8

G. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Molim, da me izvestite za moga brata Dragutina Rajkovića, regut 4. puka drinske divizije, koji je stupio u vojsku u oktobru mjesecu 1915., kada su stupili u vojsku generacija 1896. rodjenih. Molim, ako saznote da njega, neka mi javi na adresu, Gojko Rajković iz Dedinje Varoši, Ivanjica. A. 1712-8

Gospodinu JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Molim, da se preko Nikole Lazarevića kapetana I klase, komandira III čete graničnih trupa rasipate za moga muža Miku Arsića podnarednika III čete. Javite mi, da sam zdrava i da mi pošalje para i neka me o sebi izvesti. S poštovanjem Milana Arsića, Kosovska Mitrovica. A. 1730-8

Gospodinu ACI ANDREJEVIĆU, Ženeva. Molim, da mi poštovanje gospodinu Ljubi Manojloviću, upravniku poreškog odeljenja iz Kraljeva, da mi za prošlih 14 mjeseca pošle 420 dinara invalide, jer sam u oskudici. Ljubica Pejović, iz Kraljeva. A. 1724-8

Umoljava se Radovan Nikolić, učitelj, Bogoljub Pajantić, Sindija Pajantić, učiteljice i Rajko Lučić, učitelj, sv. i Novog Pazaru, da pošalju svoju adresu, radi prijema novca, koje je za njih poslao g. Momčilo Paštrović. Zorka M. Radovanovića, marvenog ljekara, Albanska ul. 47., Mitrovica, Kosovo. A. 1790-8

Velji Acimović, Ženeva. Stana Avramović iz Azanje izvještava muža i sina Božidara i Duška, da je njihova kartu dobila. Zdrava je i moli za novac, ako je moguće. Pozdrav od Stane Avramović iz Azanje. D 35

Djorgju Radoljoviću, Ženeva. Molim, izvjestite me o zdravlju i mjestu, gdje se nalaze moji: pašenog Kosta Stanojević, težak, obveznik, podnarednik, sprovdnik sanitarne komore u štabu VIII. puka, dunavske divizije I. poziva, komandir. Unaprijed vam blagodari i ostaje vječito zahvalan otac, Paun Matić, mlekadžija, Ćika Ljubina ul. 12. Valjevo. A. 1781-8

VLADANU NELJKOVICU, Ženeva. Hotel Terminus. Molim vas izvjestite moga oca Miladina Hadžića, rezervnog kapetana I. klase, 4. odjeljenje munitione kolone Šumadijske divizije I. poziva, da sam kod kuće i kod Spasenije, da sam zdravo, unuk Duško, brat Mihailo, ukucani i svu u familiji zdravo. Bogić se oženio, primila sam novac, neka pošalje još, za nas i kuću da ne brine, neka javi Šta je sa Božom Trifunovićem. Vaše troškovne gospodin Vlado nadoknadicemo. Poštovanac Novka Hadžićeva, selo Jablanica, G. Milanovac. A. 1693-8

Jovanu Premoviću, Ženeva, Case 3545. M. B. Molim, da se raspitate i da me izvjestite za moje sinove: Iliju Simeunovića, vojnika IV. odjeljenja, munitione kolone, drinske divizije i Jezdimira Simeunovića, vojnika 17. puka, 3. četa, 4. bataljun, drinske divizije. Od dana njihova odlaska pa do danas ništa ne znah za njih. S toga se vama obraćam s molbom, da me vi izvjestite za njih. Javite preko „Beogradskih Novina“, ili kartom. Za koje će vam do groba biti blagodaran otac, Živojin Simeunović, selo Trbušac, srez poserčki, okrug podrinski, opština Dragavačka, pošta Šabac. A. 1710-8

Gosp. Jovanu Premoviću, Ženeva. — Schweiz. Naučitičivo vas molim, da pribavite izvještaj o mome sinu Djordju — Djori Jankoviću, rodom iz Šapca, električaru, koji je kao izbeglica otišao pred vojskom. Kao roditelju, koji su svome djetetu — sliju ne zna ništa već godinu dana, nadam se da će izići na susret mojim molbama, na stam ostajem zahvalan na vječita vremena. S poštovanjem, Vasa Janković, — opančar, Gornji Milanovac. A. 1738-8

G. Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas lijepe da izvjestite moga muža Dragomira Petrovića, vojnika, koji je bio pri štabu brigade učičke vojske, da sam od njega dobila kartu, da smo svi u kući živi i zdravi, i da mi pošalje novaca, jer sam u velikoj oskudici. Da se za mene ne brine, ja sam sa djetetom u Arandjeljcu. Radnja je otvorena, ali slabo radi. — Moj brat Nikola je kod kuće i on mi radi u radnji. Mnogo mu pozdravlja Šalje, Julka i Zora. A. 1735-8

G. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Oglas Vas od 21.12. „Beogradskih Novina“, br. 310. Redni broj 3290. Pod naslov Tasi Stejkovića, Jagodina, od strane Bogdana Mihailovića, nara. poslanika, kojim je glasom izvještava, da su u glasnu živu i zdravu, pročitao sam i bla godarin Vas na ušu, što nam javiste, da je pored ostalih i moj sin Dragoljub Z. Žilje zdravo. Dostavite mi, da mi je otac Dina zdravo, i ostali u kući, i da mi je potrebna novčana pomoć. Takodje Vas molim, da nas ovim putem izvjestite da nije imenovan u Lozovači i Belice, opšt. Beliće. Neka se Bogdan raspita, i po mogućtvu nam dostavi: Obrađi Mihailović, Životin Nežić, Životje Gađ, Milorad Prokić, Božin Jovanović, Dragutin Mida i Radomir, braća Jevtić, Trivun i Štefan St. Stevanović, Ljubomir Pavlović, Špišić, Đorđe Vasiljević, Antonija Veljković, Dinko Vasković, Miladin i Svetomir Pavlović, Arsenije Stejković, Božin Stanimirović, Andreja Nikolić iz Lozova ka, Antonija Veljković, Dinko Vasković, Miladin i Svetomir Pavlović, Arsenije Stejković, Božin Stanimirović, Andreja Jevgenija Miladina Nesica, iz Kruševca, narednik, komand. komore, XII. puka kadrovske, koji je tamo, pomoć i izvještaj o svome sinu koji je tamo. MIRKO i MICA, djece poginulog u turskom ratu, Miladina Djurića, činovnika ministarstva, pomoć, žive kod babe Nikole u Brusu. ZIVKA, majka BOŽE STANOJEVIĆA, protokliste XII. puka, koji je tamo, pomoć i izvještaj o svome sinu koji je tamo. MILICA AGATONA POPOVIĆA, sa dvoje djece iz Kruševca, pomoć, muž joj je zarobljen. MIRKO i MICA, djece poginulog u turskom ratu, Miladina Djurića, činovnika ministarstva, pomoć, žive kod babe Nikole u Brusu. ZIVKA, majka BOŽE STANOJEVIĆA, protokliste XII. puka, koji je tamo, pomoć i izvještaj o svome sinu koji je tamo. JEVENGENIJA MILADINA NESICA, iz Kruševca, narednik, komand. komore, XII. puka kadrovske, koji je tamo, pomoć i izvještaj o mužu. NATALIJA VLAIKA POPOVICA, sekretara iz Kruševca, Kolonensstrasse 5, sa petoro nejake djece, moli, da joj izvjestite muža, koji je do sad bio u Nišu, da joj posalje novac, i vi pomoći nisu se javili. A. 2020-8

G. Dušanu Mil. Šijačkom, Ženeva. — Budite добри, dostavite Dr. Vladi K. Petkoviću i Milu Grolu, profesorima, da sam u Valjevu i da ih molim za dejstvo radi ispraćaja novaca g. Jovanu Urbanu, kapelniku kosovske divizije, saopštite: — Dragi zete! Srećni smo, dobivši od tebe 2 povoljna izvještaja. Mica od prije tri mjeseca u Nišu, ista kuća (sada: Keiser Wilhelmstrasse No. 26). Vlada u bolnici, još uvijek bolestan, te Mica ostaje tamo. Njoi treba čestitati, pokazuju mušku jačinu. — Mislim, da sizičešen, da joj salješ novaca. Ne oklevaj. Od skora sam ovđe. Javi te ovim putem i inače što češće, brinemo za tebe. Plši uvijek i na Jelu. Želim ti i dalje srećnu izveždu. Tvoj Konstantin Perić, gimnaziski nastavnik, Kosančićev Venac broj 49. Valjevo. A. 1762-8

G. Dušanu Mil. Šijačkom, Ženeva. — Budite dobri, dostavite Dr. Vladi K. Petkoviću i Milu Grolu, profesorima, da sam u Valjevu i da ih molim za dejstvo radi ispraćaja novaca g. Jovanu Urbanu, kapelniku kosovske divizije, saopštite: — Dragi zete! Srećni smo, dobivši od tebe 2 povoljna izvještaja. Mica od prije tri mjeseca u Nišu, ista kuća (sada: Keiser Wilhelmstrasse No. 26). Vlada u bolnici, još uvijek bolestan, te Mica ostaje tamo. Njoi treba čestitati, pokazuju mušku jačinu. — Mislim, da sizičešen, da joj salješ novaca. Ne oklevaj. Od skora sam ovđe. Javi te ovim putem i inače što češće, brinemo za tebe. Plši uvijek i na Jelu. Želim ti i dalje srećnu izveždu. Tvoj Konstantin Perić, gimnaziski nastavnik, Kosančićev Venac broj 49. Valjevo. A. 1762-8

Gosp. Jovanu Premoviću, Gase 3545. M. B. Ženeva, za Iliju Mihailovića, narodnog poslaniča, Krf, Dragi Ilijalj Tvoj oglas preko gosp. Premovića pročitati smo. Mi smo svi dobro, novac preko Wiener banke primila sam. Vučica Gađ položio je mene 200 kruna i moli te, da ti isplatiš njegovom sinu Dragoljubu Gajčiću, Bagnols, Francusku i u buduće salji mu koliko mu treba, da on će ovde nam postaviti. Novac nam ne šalji više, dok mi ne zatražimo. Izvjesti nas da Ratka sina Mire Vesovića, generala. Culo se, da je umro. Javi je li istina. Izvjesti nas da Janjića Riznića, 10. puk, 4. bataljun, 1. poziv, Gavrilović Riznić, 3. eskadr. 3. kon. puk, aktivna konjica, Šumadijske divizije. Miloje Ignjatović, 1. poz. brdske baterije, Šumadijske divizije. Mijoja i Ljubljana Miljanović iz Banje. Ljubomir i Radivoje Tanasković iz Banje. Dušan Timotijević, regut. Ačinu smo kartu dobili. Ja sam se mnogo obradovala, kad se on jedan put naišao. Ti nemoy po tom običaju, da se sekiraš i gubis zdravje, jer ti ništa ne vrledi, a nami je dosta dobro. Učinil Živku Rankoviću, ako mu novac treba jer je Dana nama činila. Pozdrav, Caja Mihailović, Arandjejavac. A. 1789-8

Milutinu Kovačiću, Genf. Molim vas da izvjestite moga zeta Svetu Gjuriću, šefu stanice Požeške, da je njegova žena Dana primila novac i da više ne šalje. Nije potrebno. Njegovi su svi zdravi. Ona je sa djecom kod majke i moli vas, da me izvjestite, šta je sa Mihailom Stankovićem, komandžicom dunavskog div. konjice 3. eskadrone iz Kamenovo. Blagodarna gdje Novice Radović, Smederevo. A. 1755-8

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Poštovan gospodine. Iako me nemojte ipak vam go spodine! Iako me ne poznajete ipak vam go spodine! Iako me ne poznajete ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

Gosp. Risti Purku, stud. medicine, Genf, Švajcar. Iako me nemojte ipak vam go spodine!

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petina jednog milimetar retka (70 mm široko staje) 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Ljekarska pomoć.
 Celokupnog lekarstva
 Dr. V. M. Subotić (mladi)
 Takovska ulica 19.
 Prima od 7-8 prije i od
 2-3 po podne.
 Leči i polne bolesti,
 26363-1

Kupovine i prodaje

Firme i štote izrađuju uz
 povrhne cijene brzo i solidno
 David Frank, dekorativni sli-
 kar. Liferant c. i kr. Uprave
 Monopola. Brod na Savi Tele-
 ton 75. 20120-2

Papute sa drvećim djo-
 novima od pišta, štofa, žanile
 i kože za odrašće i djesu im-
 a vilo veliki izbor sa neveratno
 jeftinom cenom bez konkuren-
 cije na prodaju. K. Feldmann,
 Vuk Karadžića ul. 8 do Beo-
 gradskih Novina". 26292-2